

t21_frechet2

(TMTScqLHJvhp3xBw9PqycwG6kFC677rt13K)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_frechet : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_frechet2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow ((v3_frechet \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ (k2_pre_topc X0 X1 = k1_frechet2 X0 X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k4_subset_1 \\ (u1_struct_0 X0) (k1_frechet2 X0 X1) (k1_frechet2 X0 X2) = k1_frechet2 \\ X0 (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 X2)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (r1_tarski X1 \\ (k1_frechet2 X0 X1))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (k1_frechet2 \\ X0 (k1_struct_0 X0) = k1_xboole_0) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((l1_pre_topc X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k2_pre_topc X0 (k2_pre_topc X0 X1) = k2_pre_topc \\ X0 X1) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k1_frechet2 X0 X1) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (6)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow ((v3_frechet X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((k1_frechet2 X0 (k1_struct_0 X0) = k1_xboole_0) \wedge \\ & ((r1_tarski X1 (k1_frechet2 X0 X1)) \wedge ((k1_frechet2 X0 (k4_subset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) X1 X2) = k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) (k1_frechet2 \\ & X0 X1) (k1_frechet2 X0 X2)) \wedge (k1_frechet2 X0 (k1_frechet2 X0 X1) = \\ & k1_frechet2 X0 X1)))))) \end{aligned}$$